WIKIPEDIA

Lingua komi permiano

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua komi permiano**[2] (*перем коми кыв*) é unha das dúas variedades rexionais da lingua komi, unha lingua urálica falada polo pobo komi na zona noroeste da Rusia europea. A outra variedade é o komi siriano. O komi permiano fálase e é cooficial co ruso no okrug dos Komis Permianos e escríbese co alfabeto cirílico komi.

Komi permiano ***Перем коми кыв***	
Pronuncia:	/ˈperem ˈkomi kɨv/
Falado en:	Rusia
Total de falantes:	63 000 (censo de 2010)[1]
Familia:	Urálica Pérmico Komi **Komi permiano**
Escrita:	Cirílico
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	Okrug dos Komis Permianos
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	--
ISO 639-2:	---
ISO 639-3:	`koi (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=koi)`

Índice

Notas

Véxase tamén
- Outros artigos
- Bibliografía

Notas

1. Владение языками населением Российской Федерации (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm) *(en ruso)*
2. Definición de komi (https://digalego.xunta.gal/gl/termo/38349) no *Dicionario de Galego (https://digalego.xunta.gal/gl/caracteristicas)* de Ir Indo e a Xunta de Galicia.

Véxase tamén

Outros artigos

- Lingua komi
- Lingua komi siriano

Bibliografía

- Аксёнова, О. П. (2009). *Коми-пермяцкие географические термины и их функционирование в топонимии Верхнего Прикамья*. Кудымкар: ПНЦ УрО РАН. ISBN 978-5-904524-35-7

- Баталова, Р. М. (1982). *Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (коми языки)*. Москва: Изд-во «Наука».
- Баталова, Р. М. (1975). *Коми-пермяцкая диалектология*. Москва: Изд-во «Наука».
- Баталова, Р. М., Кривощекова-Гантман А. С. (1985). *Коми-пермяцко-русский словарь.* – М.: Русский язык.
- Кривощекова-Гантман, А. С. (2006). *Собрание сочинений в 2 томах.* Пермь: Перм. гос. пед. ун-т. ISBN 5-85218-289-3; ISBN 5-85218-288-5.



Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua komi permiano***

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_komi_permiano&oldid=5311841"

A última edición desta páxina foi o 19 de novembro de 2019 ás 09:35.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.